

Banuwa

Kanon

Trad. Liberia

A $\text{♩} = 100$ **B**



Ba-nu-wa ba-nu-wa, ba-nu-wa yo Ba-nu-wa, ba-nu-wa, ba-nu-wa-yo!

C **D**



Ne-ni-a-la-no, ne-ni-a-la-no, ne-ni-a-la-no, ba-nu-wa a-la-no, a-la-no.

Traduction :

Ne pleure pas, jolie petite fille. Ton papa est parti au village, Ton frère est parti pour un peu de temps, Ta maman est descendue à la rivière ; (Ce n'est) pas la peine de t'asseoir et de pleurer.

Banuwa

Banuwa_, banuwa_, banuwa yo (1,2,3,4)

Banuwa_, banuwa_, banuwa yo (1,2,3,4)

Neh-ni-a la no_1,2 neh-ni-a la no_ neh-ni

A la no Banuwa, a la no, a la no (1,2,3,4)